



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2010

MARAGA: 100

TSHIFHINGA: awara  $2\frac{1}{2}$

Bammbiri ili li na masiatari a 7.

**PFESESANI**

1. Hełi bammbiri li na KHETHEKANYO THARU:
  - KHETHEKANYO YA A: Zwibveledzwa zwa vhusiki (Maanea) (50)
  - KHETHEKANYO YA B: Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani (30)
  - KHETHEKANYO YA C: Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani (20)
2. Ni lavhelelwa u fhindula mbudziso NTHIHI kha KHETHEKANYO YA A, NTHIHI kha KHETHEKANYO YA B na NTHIHI kha KHETHEKANYO YA C.
3. Nwalani nga luambo lune na khou lingwa khalwo.
4. Thomani khethekanyo INWE NA INWE kha siatari LISWA, hune ya fhelela hone ni talele.
5. Ni fanela u pulana (tsumbo: mapa wa muhumbulo/nyolo/tshati ya nyelelo/maipfi a re khii, na zwiñwe), u vhalulula na u sedzulusa mushumo wanu. Thomani nga u ñwala pulane yanu ni kone u ñwala tshibveledzwa.
6. Khethekanyani zwifhinga zwañu nga ndila i tevhelaho:
  - KHETHEKANYO YA A: minetse ya 80
  - KHETHEKANYO YA B: minetse ya 40
  - KHETHEKANYO YA C: minetse ya 30
7. Nomborani phindulo dzañu zwi anane na kunomborelwwe kwa mbudziso.
8. Nwalani thoho ya phindulo yanu.  
NI DZHIELE NZHELE: Musi ni tshi vhala tshivhalo tsha maipfi ni songo vhala na maipfi a thoho ye na nanga.
9. Nwalani zwi no vhalea, nahone nga vhuronwane.
10. Ni dzhiele nzhele mupeleto, khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa madanzi, zwiga zwa u vhala na tswayo khathihi na kuvhumbelwe kwa mafhungo.

**KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**

Fhindulani mbudziso NTHIHI kha dza malo dzi tevhelaho. Vhulapfu ha phindulo yañ vhu vhe maipfi a u bva kha 400 u swika kha 450.

- 1.1 Hu na vhagudi vha dzenahao tshikolo vha na dzindavhelelo dzavho lune wa wana khavho zwa pfunzo zwi tshi vha tshimbilela. Vhaiwe vha sokou didzhenela tshikolo vha tshi ri tshobe shango ndi matakadza. Nwalani maanea ane thoho ya hone ya vha heyi:

*Ndavhelelo dzanga kha mulingo wa 2010*

[50]

**KANA**

- 1.2 Fhano Afrika Tshipembe mvula dzi khou na nga ndila yo fhambanaho. Ho do na iñwe mvula ye ya sia yo tshinyadza vhukuma ya ita uri ni humbule iñwe mvula ye ya vhuya ya na ya sia tshinyalelo. Nwalani maanea nga thoho heyi:

*Hezwi zwi nkhumbudza mvula ye ya disa tshinyalelo*

[50]

**KANA**

- 1.3 Hu na bugu nnzhi dzine vhagudi vha vhala vha tshi itela ndivho dzo fhambanaho. Dziñwe vha vhala nga u dza randelwa, ngeno dziñwe vha tshi vhalela u dimvumvusa. Na inwi sa muñwe wa vhavhali no no vhala bugu nnzhi dzo fhambanaho. Nwalani maanea nga thoho heyi:

*Bugu ye nda vhala ya ntakadzesza*

[50]

**KANA**

- 1.4 Demokirasi yo disa tshanduko na u khwinifhadza kutshilele kwa vhathu fhano Afrika Tshipembe. Fhedzi-ha, hu di vha na vhathu vhane demokirasi yeneyi vha sa i pfesese. Naho zwo ralo ri do di dzula vhutshiloni hashu ri tshi tshila ngayo. Nwalani maanea nga thoho heyi:

*Vhudzi na vhuvhi ha u tshila nga tshifhinga tsha demokirasi*

[50]

**KANA**


- 1.5 Vhunzhi ha vhathu vha ri māatā ha vhuyedzi vhutshiloni ngeno vha niwe vha tshi ri a a vha shumela vhukuma. Nwalani maanea ni tshi tātā nga ha thoho heyi:

*Mathina matata a a shuma/mathina matata ha shumi*

[50]

### KANA


- 1.6 Talelani tshifanyiso tshi tevhelaho nga vhuronwane uri ni do kona u riwala maanea ane a anana natsho nga thoho ye na tou dinangela.



[50]

### KANA

- 1.7 Talelani zwifanyiso zwi tevhelaho nga vhuronwane uri ni ḋo kona u ḋiwala maanea ane a anana nazwo nga ḫohoho ye na tou ḫinangela.



[50]

### KANA

- 1.8 Talelani tshifanyiso tshi tevhelaho nga vhuronwane uri ni ḋo kona u ḋiwala maanea ane a anana natsho nga ḫohoho ye na tou ḫinangela.



[50]

### THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:

50

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**

Vhalani maflungo a tevhelaho nga vhuronwane uri ni kone u fhindula mbudziso NTHIHI kha n̄a dzo disendeka khao. Vhulapfu ha phindulo yañu vhu vhe maipfi a u bva kha 180 u swika 200.

Muvhunduni wa hanu hu na he ha vha hu khou lugiswa bada. Nga mulandu wa dzimvula mushumō uyu u sa vuledzwe zwavhud̄i. Khotsimunene wanu Vho-Madzhuta vho do ri vha khou vhuya tshikhuwani vha sa divhe tshanduko dzi no khou itwa badani; vha vho fhedza vho wana khombo ya modoro vha mbo di ri sia.

**2.1 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU**

Nwalani nganeavhutshilo ya khotsimunene wanu ine ya do vhalwa nga duvha la tshihumbudzo na nga mbulungo.

[30]

**KANA****2.2 VHURIFHI HA TSHIOFISI**

Nwalelani vha ha masipala wa henefho vhurifhi ni tshi khou vhilahela nga ha khombo ye ya bveledzwa nga tshiimo tshi si tshavhud̄i tsha dzibada.

[30]

**KANA****2.3 BURONTSHASI**

Nwalani burontshasi ye vha ha masipala vha i dzudzanya hu u itela u divhadza vhathu nga ha fhethu ho fhambanaho dzibadani hu re na zwiimo zwine zwa nga vhanga khombo.

[30]

**KANA****2.4 TSHIPITSHI**

Nwalani tshipitshi tshe vha ha masipala vha tshi vhala nga duvha la tshihumbudzo tsha khotsimunene wanu.

[30]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:**

30

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI**

Vhalani mafhungo a tehelaho nga vhuronwane uri ni kone u fhindula mbudziso NTHIHI kha tharu dzo disendekaho khao. Vhulapfu ha phindulo yañu vhu vhe maipfi a u bva kha 100 u swika 120.

Mutholi we na vha ni tshi shuma khae o vha a sa ni funi zwone. Na zwino o ni vulela bindu uri ni vhumbe vhumatshelo hanu ngalo. Hezwi zwe ni takadza tshothe na vhabebi vhañu. Bindu ilo na zwino lo lugela u shuma.

## 3.1 KHUNGEDZELO

Nwalani khungedzelo ine khayo na ita uri vhatu vha divhe nga ha bindu ili na uri vha de nga vhumzhi vha ni tikedze.

[20]

**KANA**

## 3.2 NDAELA

Vhunga inwi ni mubiki makone nwalani ndaela ya kuitele kwa saladi yo khetheaho ine na tama i tshi liwa vhuñamboni ha u vula bindu lañu.

[20]

**KANA**

## 3.3 GARATA YA THAMBO

Nwalani garaña ya u ramba vhatu vhane vha do da tshimimani tsha u vula bindu ilo lañu.

[20]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:  
MARAGAGUTE:**

20

100